



E thabolotswe e
bile e tsamaelana
le PPKT

W

Mophato

I

Dikgono tsa Botshelo ka SETSWANA

Buka 1

Kgwedit haro 1&2



Leina:

Phaposi:




basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

ISBN 978-1-4315-0237-0



9 781431 502370



LIFE SKILLS IN SETSWANA


GRADE 1 – BOOK 1


TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-4315-0237-0

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

11th Edition





Diteng

Kgweditharo 1 Tsebe

1	Ka ga me	2
2	Mebala le go ikatisa.....	4
3	Rotlhe re kgethegile.....	6
4	Rotlhe re a farologana	8
5	A re direng	10
6	Ke ikgantsha ka sekolo sa me.....	12
7	Mafelo a a farologaneng.....	14
8	Phaposiborutelo ya me	16
9	Ka moo re yang sekolong ka teng.....	18
10	Ke itshola ke le phepa	20
11	Mekgwa mengwe e e siameng.....	22
12	Ke phepa	24
13	Mekgwa e e itekanetseng.....	26
14	Bophepa.....	28
15	Maemo a bosa a ke a ratang.....	30
16	Maemo a bosa	32



Kgweditharo 2 Tsebe

17	Lelapa la gaetsho	34
18	Lelapa la gaetsho	36
19	Re aww tlhokomelana	37
20	Go bontsha gore o a kgathala.....	38
21	Pabalesego ka mo gare le ka kwa ntle ga legae (1)	40
22	Pabalesego ka mo gare le ka kwa ntle ga legae (2).....	42
23	Pabalesego fa ke le nosi kwa gae	44
24	Se sengwe se o ka se gakologelwang	46
25	Mmele wa me	48
26	Ditemosi	50
27	Go tsamaisa mmele wa me.....	52
28	Go akanya ka ga pabalesego.....	54
29	Go nna o babalesegile	56
30	Go tshola mmele wa me o itekanetse	58
31	Go tshola mmele wa me o itekanetse	60
32	A re itlhathlobeng	62



Mme Angie Motshekga,
Tona ya Lefapha la
Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,
Motlatsatona wa Lefapha
la Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe bana ba Aforikaborwa ka fa tlase
ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie
Motshekga le Motlatsatona wa Lefapha la Thutotheo. Ng. Reginah
Mhaule.

Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelalo nngwe ya Lefapha la
Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa
barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntla jaaka e
le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditswe
ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Ketleetso e, e kgontshitse
Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhe tsa
semmuso kwa ntle go tuelo epe.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo
go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore
barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re
kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa
mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng
go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba
ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa
abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le
barutwana ba gago.

Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Eleventh edition 2021

ISBN 978-1-4315-0237-0

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright
holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be
pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.



Mophato

1

Dikgono tsa Botshelo
ka **Setswana**
Buka I



Buka e ke ya ga:



1

Kgwenditharo | – Bekø | – Papet|anatiro


Ka ga me



Kgomaretsa senepe sa gago
kgotsa thala setshwantsho sa
gago fa.



Leina la me ke



Sefane sa me ke

Ke na le dingwaga di le

Go na le batho ba le
_____ mo lelapeng la
gaetsho.

Mogala wa rona ke:

Aterese ya rona ke:



Ke itse gore letsatsi la me
la botsalo le leng.

ee

ga ke netefatse

nnyyaya

2

Letlha:



A re kwaleng



Joe o itse go tshameka kgwele ya dinao.

Thala sengwe se o se kgonang thata.



Bolelela ditsala tsa gago gore ke eng se o se kgonang thata. Morago o tshase mmala mo naleding e e mo lebokosong le le nepagetseng go bontsha gore o ka dira eng.

A re bueng



Ke kgona go buisa.



Ke kgona go ikapesa.



Ke kgona go kwala.



Ke kgona go bina.



Ke kgona go dira tee.



Ke kgona go tlhapa
meno a me.





2

Mebala le go ikatsa

Kgweditharo | – Bolelela | – Papetlanatiro



A o itse mebala e? Bolelela
tsala ya gago maina a mebala e.
Jaanong khalara setshwantsho sengwe
le sengwe ka mmala o o siameng.



Panana e serolwana	Apole e khibidu	Jeresi e e botala jwa legodimo
Mokgele wa mebalabala	Namune e mmala wa namune	Letlhare botala jwa tlhaga



Pele o ka dira tirwana kwantle, ikotlolole jaaka katse. Seno se tla kgontsha mmele wa gago go tshikinyega. Gape, o ikotlolole morago ga tirwana go repisa le go ikuhsisa mmele wa gago. Seno se tla go thusa gore o se nne le mesifa e e botlhoko. Jaanong dira se bana ba, ba se dirang.



Opela "motlheng ke phaphama ke tla lela jaaka katara, motlheng ke phaphama ke tla lela piano" fa o ntse o:

- itire o kare o tshameka piano kgotsa moropa.
- itire o kare o tshameka katara.





Boithabiso

Dirisang paterone e e latelang
go opa diatla.



Opa



A re direng

A o ka dira dilo tse? Bontsha ditsala tsa gago.

Ke kgona go tabogela kwa mathhakoreng
otlhe ke sa thule ope.



Ke kgona go tlola kgati.



Ke kgona go kgokolosetsa bolo e kgolo
kwa tsaleng ya me.



Morutabana:
Saena fa:
Letlha:



3

Rotlhe re kgethegile

Kgweditharo 1 – Beker 2 – Papetlanatiro



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o tlotlele
tsala ya gago ka ga pharologano fa gare
ga bana ba.



Bogolo le bonnye

Bangwe ba bagolo, mme bangwe ba rona ba bannye.

Bangwe ba rona re bakhutswane fa bangwe ba rona
re le baleele.

Bangwe ba rona ba kgona go tlola, mme bangwe
ba kgona go opela.

Rotlhe re kgona go dira sengwe ka manontlholtlho.

Ke eng se o kgonang go se dira ka manontlholtlho?



A re bueng

Tlotlela ditsala tsa gago gore o ne wa ikutlwa
jang ka letsatsi la gago la ntlha kwa sekolong.

itumetse	lela	itumetse thata	tenegile	ikgogona



A re thaleng

Thala setshwantsho go bontsha ka moo o **ka ikutlwang ka teng**
fa motho a go naya setshamekisi se sentshwa. Kwala maikutlo mo
phatlheng e e fa tlase.

Letlha:



Tlotlela tsala ya gago gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe. Bua gore o ka ikutlwajang fa dilo tse di ka go diragalela. Tshwaya sefatlhego se se nepagetseng.



Mosetsana yo mogolo
o tsaya dilo tsa gago.

itumetse	itumetse thata	lela

Wena le tsala ya gago
le tshameka mmogo.

tenegile	itumetse	tshogile



O bula mpho.

tshogile	itumetse thata	ikgogona

Ausi kgotsa abuti
wa gago o senya
setshamekisi sa gago.

ikgogona	thabile	tenegile



Gatisa monwana wa gago mo lebokosong la ntlha, mme o botse
moithuti-ka-wena go gatisa monwana wa gagwe mo lebokosong la bobedi.

A o ntse o itse gore ga go ope mo lefatsheng
yo o nang le setshwantsho sa menwana se se
tshwanang le sa gago?

O kgethegile thata, gonno o na le dikgatiso
tsa menwana tse di tshwanang di le nosi.

Le mawelana tota, ditshwantsho
tsa menwana ya bona ga di tshwane.

--	--

A o kgonna go bona gore ditshwantsho
tsa menwana ga di tshwane?





4

Rotlhe re a farologana

Kgweditsharo 1 – Beko 2 – Papet|anatiro



A re bueng

Lebelela bana ba.
Ba tshwana ka eng?
Ba farologana ka eng?



A re direng

Lebelela setshwantsho mme morago o akanye gore a dithagiso tse
ke **nnete** kgotsa **nnyaya**. Khalara dipolelo tse ke **nnete** ka botala jwa
tlhaga. Khalara dipolelo tse di sa bueng **nnete** ka bohibidu.

Botlhe ba na le matsogo a le 2
le maoto a le 2.



Botlhe ke basetsana.

Botlhe ba rwele ditlhako.

Botlhe ba apere marokgwe a
makhutshwane.

Botlhe ke bana.



Botlhe ba na le meriri e meleele.

Letlha:



A re thaleng

Thala setshwantsho sa gago mo phatlheng ya ntlha. Morago o thale setshwantsho sa tsala ya gago ya botlhokwa. Morago ga go dira jalo, lebelela setshwantsho mme o bue gore o farologana jang le tsala ya gago.




Nna	Tsala ya me



A re direng

Lebelela setshwantsho mme o bue ka moo wena le tsala ya gago le tshwanang ka teng le ka moo le farologanang ka teng. Khalara keetane e ya botsalano go bontsha gore mongwe le mongwe o a farologana. Fa o sena go dira se o ka nna wa sega o bo o kgabisa keetane ya botsalano mo karolong ya mesego ya buka e.



q

A re opeleng



Kgweditharo I – Beko 3 – Papetlanatiro

Pele o opela, dira dithutiso tse.

Hemela kwa teng thata le kwa ntle ka iketlo. Itire o kare o tima
dikerese tsa kuku ya gago ya botsalo. Itire o kare o gatsetse, mme
o re "Brrrrrrrrrrrrrrr".

Dikgabo di le tlhano

Dikgabo di le tlhano di tlolatlola mo bolaong.

E nngwe ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,
"Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!"

Dikgabo di le nne di tlolatlola mo bolaong.

E nngwe ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,
"Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!"

Dikgabo di le tharo di tlolatlola mo bolaong.

E nngwe ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,
"Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!"

Dikgabo di le pedi di tlolatlola mo bolaong.

E nngwe ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,
"Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!"

Kgabo e le nngwe e tlolatlola mo bolaong.

Ya wela fatshe, ya wa ka tlhogo.

Mme a bitsa ngaka mme yona ya re,
"Dikgabo ga di tlolatlole mo bolaong!"



A re kwaleng

Thala sefatlhego sa gago.

Bontsha matlho a gago, ditsebe, nko, molomo le moriri.

Bolelela ditsala tsa gago gore o rata eng.




A re ikatiseng

Baya dikgoreletsi kwa ntle
ga phaposiborutelo ya
gago le le tshwanang le le,
o thusiwa ke morutabana
wa gago.

Tlola go tswa mo
tafoleng e nngwe go ya
kwa go e nngwe.

Gagaba ka fa tlase
ga ditafole.



Ke ikgantsha ka sekolo sa me



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa gago o apere
diaparo tsa sekolo. Morago o tlatse
ka mafoko a a tlogetsweng.



Ke tsena sekolo sa

_____.

Leina la morutabana wa me ke

_____.

Mogokgo wa sekolo ke


_____.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho.

Morago o sege lefoko le le
nepagetseng la setshwantsho
sengwe le sengwe mme o le
kgomaretse mo phatlheng e e
fa tlase ga setshwantsho seo.



lepatlelo la
metshameko

phaposiborutelo

ofisi

mokwaledi


ntlwabanboithusetso






A re kwaleng

Batho ba ba farologaneng kwa sekolong ke bomang? Lebelela ditshwantsho mme o bue gore ke bomang le gore ba dira eng. Morago o sege lefoko le le nepagetseng go tswa kwa tlase mo tsebeng o be o le kgomaretsa fa thoko ga setshwantsho se se nepagetseng. Tlhalosetsa tsala ya gago gore o ya jang kwa ofising ya mogokgo, kwa ntlwaneng ya boithusetso le kwa lepatlelong la metshameko.



Boithabiso

Lebokoso la diphensele la ga John le wele. Bala gore o na le dikherayone tse kae, mme o kwale palo mo lebokosong. Morago kwathoko mo lenathwaneng la pampiri, thala setshwantsho o dirisa mebala e e bonagalang go bontsha ka moo wena le tsala ya gago le tshamekang mmogo ka teng. Direle setshwantsho foreimi.



bana

mophepafatsi

morutabana

mogokgo



Mafelo a a farologaneng

A re diragatseng

Bontsha ditsala tsa gago gore o kgona go:

Iphitlha ka fa tlase
ga sengwe.



Iphitlha ka fa morago ga
lebati.



Ke iphitlha ka
fa tlase ga tafole.



Ema fa thoko ga sengwe.

Ema fa godimo ga setilo.



A re ikatiseng

Dirisa bolo kgotsa kgetsana ya dinawa. E latlhela kwa godimo
mme o e tshware. Tshegetsa kgetsana ya dinawa mo tlhogong ya
gago mme o tsamayetsamaye ka iketlo.

Jaanong tshegetsa kgetsana ya dinawa mo tlhogong o ntse o
tsamaya mo godimo ga thobane ya go tshegetsa kgotsa mo
godimo ga mola fa fatshe.

Ke kgona go latlhela.



Ke kgona go tshwara.



Ke kgona go tshegetsa kgetsana
ya dinawa mo tlhogong ya me.





A re ikatiseng

Kiba maoto a gago ka mekgwa e.

Mol = Molema



Moj = Moja



Mol Moj Mol Moj Mol

Moj Mol Moj Moj Mol Moj Mol Moj

Mol Mol Moj Mol Mol Moj Mol Moj

Morutabana:
Saena fa:
Letlha:



8

Phaposiborutelo ya me


Kgweditharo I – Beko 5 – Papetlanatiro



A re bueng




Lebelela setshwantsho se ka kelotlhoko. O bona eng?

Mo phaposiborutelong e, go diragala dilo tse di siameng le tse di sa siamang. O kgona go bona maitsholo afe a a siameng? O kgona go bona maitsholo afe a a sa siamang?





Bolelela tsala ya gago gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe thala letshwao le ✓. Fa thoko ga maitsholo otlhe a a siameng mme o thale letshwao le ✗. Fa thoko ga maitsholo a a sa siamang a a ka diragalang kwa sekolong.






9

Re ya jang kwa sekolong?

Kgweditħaro I – Beke 5 – Papetlanatiro



O ya jang kwa sekolong? A o babalesegile? A o itse mekgwa e e sa babalesegang? Bua le tsala ya gago gore bana ba ya jang sekolong. Tshwaya ✓ mekgwa e e babalesegileng ya go ya kwa sekolong. Tshwaya ✗ mo go e e sa babalesegang.



O ya kwa sekolong jang mo mosong? _____



Jaanong botsa ditsala di le 5 ka moo ba yang kwa sekolong ka teng letsatsi le letsatsi. Tshwaya dintħha tsa bona mo tħateng e.

ka maoto	
ka bese	
ka koloi/vene	

Maina a ditsala



I 2 3 4 5



Ke kguna go taboga ke nyokanyokela. Ee Nnyaya

Fa ke taboga, ke kguna go tabogela kwa ntħħeng nngwe le nngwe e morutabana a ntælang kwa go yone.

Letħha:



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha gore o ya jang kwa sekolong.



A re ikatiseng

Reetsa mmino o morutabana a tlaa go tshamekelang ona.

Bina go tsamaelana le morethetho wa mmino.

Koba mangole a gago mme o phutholole maoto a gago.

Kuka o bo o dige magetla a gago.

Dikolosa mangwejana a matsogo a gago go ya kwa molemeng le go ya kwa mojeng.



A re ikatiseng

Wena le tsala ya gago le tshwanetse go latlhela le go tshwara bolo.
Dirisa letsogo la gago le le bokoa go latlhela bolo.

A ke ne ka kgon a go latlhela bolo ka letsogo la me
la moja?



A re ikatiseng

Tshwara tsala ya gago, o mo
dire e kete ke keribana.



Ke itshola ke le phepa

Kgweditharo I – Beko b – Papet|anatiro

A re bueng

Go botlhokwa go ithuta mekgwa e e siameng go tloga bonnyaneng jwa gago. Dilo dingwe tse o tshwanetseng go di dira go itshola o le phepa e bile o itekanetse, ke tse di latelang. Bua ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.




Tlhaba meno a me.



Tlhaba diatla tsa me morago ga go dirisa ntlwanaboithusetso.



Tlhaba ka metlha.



Tshola dinala tsa me di le phepa.



Dirisa ntlwanaboithusetso.

Ke
tshwanetse
go



Tlhatswa maungo ka gale
pele o ja.



Dirisa pampiri e e bolete fa ke
ethimola kgotsa ke mina.

Letlha:



A re thaleng

Ke dife tsa dilo, tse o di tlhokang go itshola o le phepa?

Tshasa mmala mo dinaleding go bontsha gore ke dilwana dife tse o di dirisang go itshola o le phepa. Bolelela tsala ya gago gore o dirisa jang dilwana tsa go itshola o le phepa.



Tshwaya go bontsha gore o kgon a go dira dilo tse di latelang:

ee

nnyaya

Nka palama llere mo jankele jiming.

Nka kgon a go tsetsepela ka diatla, ke tsamaela kwa pele.

Nka kgon a go gagaba go kgabaganya jankele jimi.





Mekgwa mengwe e e siameng



A re buiseng

Mekgwa e e siameng ya go
dirisa ntlwanaboithusetso.

Gakologelwa



Fa o ka kgotlhela ntlwanaboithusetso,
o gakologelwe go e phepfatsa.



Gakologelwa go tsamaisa
maswe fa o sena go dirisa
ntlwanaboithusetso.



Ka dinako tsotlhе tswala lebatи la
ntlwanaboithusetso fa o e dirisa.



Dirisa ntlwanaboithusetso, go
supa mekgwae e e siameng.



Gakologelwa go tlhapa diatla morago
ga go dirisa ntlwanaboithusetso ka
dinako tsotlhе.

Letlhе:



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a nepagetseng a a re bolelelang gore re tshwanetse go dirisa dilo tse di latelang gakae.

Go tlhapa moriri.



letsatsi lengwe le lengwe

mo mosong le bosigo

gabedi ka beke

gangwe ka beke

Go tlhapa meno.



letsatsi lengwe le lengwe

mo mosong le bosigo

gabedi ka beke

gangwe ka beke

Go tlhapa mmele.



letsatsi lengwe le lengwe

mo mosong le bosigo

gabedi ka beke

gangwe ka beke

Go tlhapa sefatlhego.



letsatsi lengwe le lengwe

mo mosong le bosigo

gabedi ka beke

gangwe ka beke



Ke phepa

Kgwenditharo I – Beke b – Papetlanatiro

A re ikatiseng



Tshameka "Phaladi a re" le morutabana wa gago.
Ipatlele sebaka sa go tsamayatsamaya o sa kgope ope.
Phaladi a re, "tshwara tlhogo ya gago".

A re diragatseng

Supetsa tsala ya gago ka moo o...

Tlhapang diatla tsa gago
ka teng.



Kamang moriri wa
gago ka teng.



Phimolang diatla tsa
gago ka teng.



Tlhapang meno a gago
ka teng.



Tlhapang sefatlhego
sa gago ka teng.



Letlha:



A re ikatiseng

Diragatsang leboko le.

**Ke kgora go opa diatla
le go kiba ka maoto**

**Ke kgora go tshikinya tlhogo
le go dikolosa matsogo**

**Ke kgora go ema ka ditsetsekwane
le go tshwara nko ya me.**





13

Mekgwa e e itekanetseng


Kgweditharo I – Beko 1 – Papetlanatiro



A re buiseng


Re tlhoka eng go nna re itekanetse!

Dijo tse di
itekanetseng



Ikatiso e e
lekaneng

Go itshola
re le phepa



Go fitlhelela
mowa o o phepa


Boroko jo bo lekaneng
mme e seng go bogela
thelevišene thata!





A re kwaleng


Tshwaya ✓ mekgwa e e itekanetseng mme o tshwaye ka ✗
mekgwa e e sa itekanelang.



Bophepa

A re diragatseng

Bontsha ka moo o dirisang dilwana tse.



sesepa



SETLOLO

setlolo sa matsogo



kamo



borashe



Letlha:



A re ikatiseng

Tshwaraganang go dira mosako o mogolo.

Latlhelela mongwe le mongwe bolo mo mosakong.

Jaanong tlisang bolo e nngwe mme le e fetise.

Jaanong tlisang bolo e nngwe mme le leke go fetisa dibolo di le 3.



A re bueng

Ke eng se se maswe mo phaposing e?

O tshwanetse go dira eng go phefafatsa phaposi?

Bana ba dira eng? Ba tshwanetse go dira eng?



Morutabana:
Saena fa:
Letlha:


Maemo a bosa a ke a ratang




Lebelela mefuta e e farologaneng ya maemo a bosa mme o bolelele tsala ya gago gore o rata maemo a a ntseng jang a bosa.



go phefo



go letsatsi



pula e a ana



go maru e bile go tsididi

Mo dikarolong tse dingwe tsa lefatshe la rona, go nna tsididi thata gore segagane se bo se we. Nako nngwe maemo a bosa a tlala diphefo.

Diphefo tse di maatla, di bidiwa matlakadibe.



Thala setshwantsho sa gago o le mo puleng kgotsa mo segaganeng.

Thala setshwantsho sa gago mo pampiring e kgolo, o dirise dikherayone tsa mafura.

Tswakanya pente ya dijo e e botala jwa legodimo le metsi, mme o pente mo letlhareng lotlhé, gasaganya pente e tshweu mo setshwantshong.






A re buiseng

Re dirisa karata ya maemo a bosa go bontsha
gore bosa bo eme jang. Re dirisa matshwao
go bontsha mefuta e e farologaneng ya bosa.
Matshwao a mangwe ke a.



go letsatsi



pula e a na




go maru



go wa segagane



go phefo



A re bueng

Bolelela tsala ya gago gore o apara mefuta efe ya diaparo
mo maemong a a farologaneng a bosa mo bekeng.



A re kwaleng

Thala matshwao a maemo a bosa go feleletsa karata ya bosa ya beke.

Mosupologo

Labobedi

Laboraro

Labone

Labotlhano



A re thaleng

Maemo a bosa a ne a ntse jang, mo bekeng. Tlatsa ka mafoko
a a tlogetwena.

Gompieno go _____.

Maabane go ne go le _____.

Ke solo fela gore ka moso go tlaa nna _____.



Maemo a bosa

Kgweditharo I – Beker 8 – Papetlanatiro



A re diragatseng

Diragatsa ka mmele



Phuthololelang matsogo a lona mo godimo ga ditlhogo tsa lona mme le dire jaaka e kete ke maru a magolo.



O na le mokgele go itshireletsa kgatlhanong le letsatsi.



Foka jaaka setlhare se fokiwa ke phefo.



Tshwara mokgele wa gago ka maatla gore o se ka wa phepheulwa ke phefo e e maatla.






Go rotharotha jaaka marothodi a pula a wela mo maruelong.



A re ikatiseng

Tshwaranang ka matsogo go dira mosako o mogolo.

Latlhelelanang dibolo le bo le di tshware.




Akanya ka ga mekgwa e e farologaneng ya go tsamaya mo godimo ga kota e e tshegeditsweng kgotsa mo godimo ga mogala. Bona gore a o ka akanya ka mokgwa o o ka tsamayang ka one go farologana le barutwana ba bangwe.




Boithabiso

Tshamekang sekotšhe sa go tlolatlola. Thala diboloko dingwe le dihalofo tsa ditshekeletsa fa fatshe.



A re ikatiseng

- Bontsha tsala ya gago ka moo o tlolang kgati ka teng.
- Morutabana wa gago o tlaa go supetsa ka moo o ka tshamekang metshameko ya setso ka teng.



Lelapa la gaetsho



A re bueng

A o ne o itse gore malapa otlhе ga a tshwane?

Malapa mangwe a magolo mme a mangwe a mannye. Mangwe a na le bomme le borre mme a mangwe ga a na ope. Malapa mangwe a na le bonkoko le bontatemogolo, bomalome, bommangwane, borakgadi le bontsala.

• •

Lebelela ditshwantsho tse mme o bolelela tsala ya gago ka moo malapa a a farologanang ka teng. Dirisa mafoko go tswa mo mabokosong a a fa tlase.

mme

rre

ausi

ntatemogolo

abuti

lesea

nkoko

lelapa





A re kwaleng

O nna le mang kwa gae?



O nna le mang kwa gae?

Mo gae go na le batho ba le _____.

Ke mang yo monnye mo lelapeng la gaeno? _____.

Ke mang yo mogolo mo lelapeng la gaeno? _____.



A re bueng

Rotlhe re na le ditiro tse re di dirang mo magaeng a rona. Lebelela
ditshwantsho tse, mme fa thoko ga sengwe le sengwe kwala leina la
motho yo o dirang tiro e kwa gaeno.



Kwala polelo e le nngwe ka tiro e o e dirileng maabane kwa gae.



Lelapa la gaetsho



Boithabiso

Thala setshwantsho sa selo se wena le balelapa la gago le se dirang mmogo. Bua gore batho ba o ke bomang. Dirisa mafoko a go go thusa.

mme

rre

ausi

ntatemogolo

abuti

lesea

nkoko

lelapa



Lelapa la gaetsho



Re a tlhokomelana

19



A re buiseng

Balelapa ba tshwanetse go ratana le go tlhokomelana. Re supa go ratana ka go tlamparelana le ka go thusana le go tlotlana. Re tshwanetse go.

- thusana.
- ikokobeletsana (bogolosegolo mo bagolong).
- dira ditiro tsa rona ka nako.
- re nne le maikarabelo.




A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse mme o bue gore bana ba ba bontsha jang ka fa ba tlhokomelang malapa a bone. Morago diragatsa go bontsha gore go diragala eng mo setshwantshong sengwe le sengwe.



A re direng

Thala setshwantsho
sa gore o dira eng
go bontsha lelapa
la gaeno gore o a le
tlhokomela. Tlotlala
tsala ya gago gore o
thadile eng.



37

Kgweditharo 2 – Beké 2 – Papetlanatiro



20

Kgweditharo 2 – Beko 2 – Papetlanatiro

Go bontsha gore o a kgathala



A re bueng

Bua ka moo batho ba lelapa ba thusanang ka teng. Baa ditshwantsho ka go latelana go tloga ka l go fitlha 4.



A re buiseng

Ditiro tsa rona tsa maitseboa

Mme o apaya dijo.

Rre o tlhatswa dipitsa.

Nna le abuti re thusa Mme le Rre.

Re thusa thata.

Re baya mašwi le senkgwe.

Mme morago re ipaakanyetsa go ya go robala.

Re tlottlele dinaane tsa naka ya go robala.

tsweetswee!



Letlha:



A re diragatseng

Direla mongwe yo o go kgathalelang karata. Thala setshwantsho mme o kwale leina la motho yoo.



A re direng

A o kgona go dira tse di latelang?

	Latlhelela bolo kwa molekaneng wa gago ka go e beletse fa fatshe.	ee	nnyaya
	Latlhelela bolo kwa molekaneng wa gago ka go e latlhele kwa godimo ga letsogo.	ee	nnyaya
	Ka go e raga ka longole.	ee	nnyaya
	Beletse bolo kwa khounung ka bete bolo.	ee	nnyaya
	Teribola bolo fa gare ga dikhounu..	ee	nnyaya
	Ragela bolo kwa khounung mme o e dige!	ee	nnyaya



Morutabana:
Saena fa:
Letlha:

Pabalesego ka mo gare le ka kwa ntle ga legae (1)





A re bueng

Re tshwanetse go aga re ikutlwa re babalesegile fa re le kwa gae.
Mme go na le dikotsi tse dintsi mo magaeng le go dikologa magae a rona.
Lebelela ditshwantsho, mme o bue ka ga dikotsi dingwe le tsala ya gago.

Mo phaposi boapeelong

- Dira gore matshwaro a dipitsa a lebe kwa morago mo setofong.
- O se ka wa tlogela dithipa tse di bogale gongwe le gongwe.
- Lottelela parafene le melemo mo lefelong le le babalesegileng.
- O se ka wa tlogela ditshamekisi gongwe le gongwe.




Mo phaposibotlhapelong

- O se ka wa dirisa dilo tsa motlakase gaufi le metsi.
- O se ka wa di tlogela gaufi le metsi.
- Baya dikere le dilo tse di bogale mo rakeng.
- O se ka wa amogana boratshe jwa meno le motho yo mongwe.



Dipula tsa matlakadibe, magadima le motlakase

- O se ka wa ema ka fa tlase ga setlhare fa go na pula ya matlakadibe.
- O se ka wa tsenya sepe mo phatlhaneng ya motlakase e e mo leboteng. Kopa mongwe yo mogolo go go thusa.



Kwa ntle ga legae

- Sela dilo tse di ka go gobatsang, jaaka digalase tse di thubegileng, mme o di tsenye mo kgamelong ya matlakala.
- O se ka wa tshamekela gaufi le phulu fa go se na motho yo mogolo gaufi.



Ka mo gare ga legae

- O se ka wa tlogela ditshamekisi le dilo tse dingwe gongwe le gongwe.
- O se ka wa tshameka ka parafene kgotsa diphepafatsi tse di botlhole.
- Fa o bona gore mogala o o yang kwa aeneng kgotsa ketleleng o senyegile kopa Mmaago kana Rraago go o baakanya.




Pabalesego ka mo gare le ka kwa ntle ga legae (2)



Are bueng

Go nna o babalesegile

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore ke ditshwantsho dife tse di bontshang maemo a a babalesegileng le tse di sa bontsheng maemo a a babalesegileng. Tshwaya tse di bontshang maemo a a babalesegileng ✓ mme o thale sekere ✗ mo go tse di bontshang maemo a a sa babalesegang. Bua gore ke eng o akanya gore di babalesegile kgotsa ga di a babalesega.





A re bueng

A go na le dilo tse di sa babalesegang kwa gaeno? O ka dira eng ka seno? Botlhole (tshefu), melemo le diedi dingwe tse di phefafatsang di kotsi thata. Ga o a tshwanelo go nwa sepe se o sa netefatseng gore ke eng.



Matshwao a, a supa gore go na le sengwe se se botlhole mo lebotlolong, lebokosong kgotsa mo thining.

A o setse o kile wa bona matshwao a?



A re ikatiseng

Morutabana wa gago o tlao go tshamekela mmino.



- Tsamaya go ya ka morethetho wa mmino.
- Tlhophang moeteledipele. Moeteledipele o tshwanetse go tsamaelana le morethetho wa mmino. Mongwe le mongwe a dire jaaka moeteledipele, a tsamaelane le ene.
- Ema ka leoto le lengwe.
- Jaanong ema ka leoto le lengwe
- Ke leoto lefe le le maatla go gaisa?
- Baya mogala o moleele fa fatshe kgotsa o thale mola.
- Tsamaya go bapa le mogala kgotsa mola, mme o ema o tshegeditse mmele.
- Jaanong fetola sebopego sa mogala kgotsa mola mme o tsamaye go bapa le ona o ntse o itshegeditse.



Pabalesego fa ke le esi kwa gae



A re bueng

O ithutile ka ga dilo tse di kgonang go go gobatsa kwa gae le go dikologa legae la gaeno. O ka itshola o babalesegile jang fa o le kwa gae o le esi?

Fa o le kwa gae o le esi, o ka dira dilo tse di latelang go nna o babalesegile.



O se ka wa bulela batho ba o
sa ba itseng.



Lotlela mabati otlhе a
a tswelang kwa ntle.



- Netefatsa gore o itse dinomore tsa mogala tsa batsadi ba gago le tsa baagisani ba lona.
- Dira lenaneo la dinomore tsa botlhokwa, fa sengwe se ka senyega kana sa nna phoso.



A re kwaleng

Itirele lenaneo la dinomore tsa botlhokwa.

The clipboard has four cards:

- Sepodisi:** A police car illustration. The text "Sepodisi:" is written in black, and there is a blank line for drawing.
- Koloi ya balwetse:** An ambulance illustration. The text "Koloi ya balwetse:" is written in green, and there is a blank line for drawing.
- Setimamolelo:** A fire truck illustration. The text "Setimamolelo:" is written in red, and there is a blank line for drawing.
- Mogala wa letheka wa ga mme** and **Mogala wa letheka wa ga rre**: Both cards show a white circle where a moon would be. The text is written in black, and there are blank lines for drawing.

Ke mang gape yo o ka mo leletsang fa o tlhoka thuso?




Se sengwe se o ka se gakologelwang




Mokgwa o o bonolo wa go gakologelwa dinomore tsa mogala tsa sepodisi ke o. Lebelela setshwantsho mme o bolelele tsala ya gago ka moo ditshwantsho di go thusang go gakologelwa dinomore ka teng. 10111 ke nomore ya sepodisi. E bue makgetlo a le mmalwa go fitlha e nna mo tlhogong ya gago.



1



0



111



A re ikatiseng

Bontsha ka moo o ne o ka tsamaya ka teng fa o ne o le ngwana yo o mo go sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse.



O ne o ka tsamaya jang fa o ne o lelekesiwa ke motho yo o sa mo itseng?



O ne o ka tsamaya jang fa o ne o thusa mmaago go duba kuku?




O ne o ka tsamaya jang fa o ne o eme fa godimo ga galase e e thubegileng?



A re diragatseng

Bona gore a o ka kgona go aga ntlo ya gago.

- Batla dikhateboto tsa bogologolo mme o age mabota le marulelo.
- O ka nna wa kgomaretса mabokoso mmogo. Fa ntlo e fedile, o ka nna wa e penta.
- Fa o sa kgona go bona khateboto, dirisa sengwe fela, mme o se ka wa dirisa galase kgotsa thini kgotsa sengwe fela se se ka go gobatsang.




A re ikatiseng

Latlhela kgetsana ya dinawa kgotsa bolo mo moweng mme o e tshware ka letsogo la gago le le bokoa.

Thusa morutabana wa gago go ntshetsa ditilo, ditafole le dibokoso kwa ntle ga phaposi.

Palama mo godimo ga ditulo, ditafole le mabokoso, gogoba ka fa tlase ga tsona morago o tlolele fa fatshe go tswa mo go tsona.

Leka go itshegetsa ka leoto le le lengwe mo setulong.



Mmele wa me



A re kwaleng

Kwala mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng.

leoto


seatla

tlhogo

dimpa

leoto

letsogo



Letlhha:



A re kwaleng

Feleletsa setshwantsho se sa sefatlhogo.

Thala moriri. Leka go kopisa
sefatlhogo sa gago. Fa o na le matlho
a a borokwa, thala matlho a a
borokwa. Fa o na le moriri o montsho,
thala moriri o montsho.

Thala dintshi tsa gago, nko ya gago le
molomo wa gago.

Sefatlhego sa gago ke karolo ya botlhokwa ya mmele wa gago.

Mongwe le mongwe
o na le matlho a 2.



Mongwe le mongwe
o na le ditsebe tse 2.



Mongwe le mongwe
o na le nko e le l.



Mongwe le mongwe
o na le molomo.



A re opeleng

Opela pina e. Tshwara karolo ya mmele fa o ntse o opela
leina la yona.

Tlhogo, magetla

**Tlhogo, magetla, mangole le menwana, mangole
le menwana**

Tlhogo, magetla, mangole le menwana

**Tlhogo, magetla, mangole le menwana, mangole
le menwana, mangole le menwana**




A re ikatiseng

Tshameka 'Phaladi a re ...'



A re bueng

Lebelela ditemosi tse di farologaneng mme o bue gore di dirisetswa eng.



A re buiseng

- Re dirisa ditemosi tsa rona letsatsi le letsatsi.
- Re nkgelela le go utlwelela tatso ya dijo.
- Re kgona go utlwa ka moo lefafa le leng boleta ka teng.
- Re bona ka moo legodimo le leng letala ka teng ka selemo.
- Re ka kgona go reetsa mmino.
- Ditemosi kutlo tsa rona gape di a re sireletsa.
- Re kgona go nkgelela gore a go na le molelo.
- Re kgona go utlwa fa letsatsi le le mogote thata.
- Re ka kgona go bona fa go sa babalesega go kgabaganya tsela.
- Re kgona go utlwa modumo wa alamo.





A re bueng

Go tlhokomela matlho le ditsebe tsa rona.

Re tshwanetse go tlhokomela ditemosi tsa rona.

Re tshwanetse go tlhokomela matlho le ditsebe ke e.




Tlhokomela ditsebe tsa gago
ka go se reetse mmino o o
kwa godimo thata.

Tlhokomela matlho a gago
ka go rwala hutshe kgotsa
diporele tsa letsatsi. O se
ka wa lebelela letsatsi.



A re kwaleng

Lebelela tafole e e fa tlase, mme mo moleng mongwe le mongwe o
tshwaye temosi kana ditemosi tse o ka di dirisang ✓ O ka nna wa
tshwaya go feta bongwe.



	monkgo		tatso		pono		kutlo		kamo
--	--------	--	-------	--	------	--	-------	--	------



Morutabana:
Saena fa:
Letlha:

Go tsamaisa mmele wa me



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. Mo go sengwe le sengwe, bua dikarolo tsa mmele
mme o bue gore di go thusa go dira eng.

Re dirisa mebele ya rona go itshikinya.



A re kwaleng

Araba dipotso tse le tsala ya gago. Morago o kwale
dikarabo mo bukeng ya gago, ka fa tlase ga dipotso.

Ke dikarolo dife tsa mmele tse o di dirisang go tsamaya?



Ke dikarolo dife tsa mmele wa gago tse o di dirisang go sela sengwe?



A re ikatiseng

Morutabana wa gago o tlao go bontsha ka
moo le ka tshamekang motshameko 'katse le
peba' ka teng.


Letlha:




A re buiseng

Go na gape le dikarolo tsa mmele wa gago tse o sa kgoneng go di bona. Tsotlhe di dira mmogo go go tshola o tshela.

Marapo a gago



Dikarolo tsa mmele wa gago tse di go thusang go hema




Go akanya ka ga pabalesego



A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse di fa tlase, mme o bue le tsala ya gago ka ga se o se boneng. Mo setshwantshong sengwe le sengwe, bua gore o ka nna o babalesegile jang.



O bona tsala ya gago ka kwa ga mmila.



O eme o le esi kwa boemelabeseng.





Motho yo o sa mo itseng o go kopa go
tsamaya le ena felo gongwe.



O timetse o le kwa tikwatikweng ya mabenkele.



Re na le maikutlo a a siameng fa mongwe
a re tlamparela ka mokgwa o o re
itumedisang. Go monate go tlamparelwa
ka mokgwa o o botsalano le ka mokgwa o
o tlhokomelwang ka ona ke motho yo o
mo ratang.



Tlaa kwano mosetsanyana.
Ke tlaa go naya dimonamone
mme o se ka wa bolelela ope.

Ga re na maikutlo a a siameng
fa mongwe a re tlamparela ka
mokgwa o o re tshosang kgotsa
o o tenang.

Fa o ikutlwa o tenegile kgotsa
o sa babalesega ga o nne le
maikutlo a a siameng.

Mmele wa gago o kgethegile thata. O ka kgona go
re "E" fa go siame gore motho a go ame kana a go
tshware, gape o ka kgona go re "Nnyaya" fa go sa siama.



Go nna o babalesegile



Lebelela ditshwantsho tse di fa tlase mme o kwale "Ee" mo maikutlong
a a siamang le "Nnyana" mo maikutlong a a sa siamang mo dibolokong.



Tlogela go goa!
O mogolo.



O se ka wa
tshwenyega,
ke mpa ke go
tsikinyetsa
fela.



A re diragetseng Ithute go re "Nnyaya".

Diragatsang motshameko o mo go ona motho yo o sa mo itseng a batlang go pega ngwana mo koloing ya gagwe kgotsa a batlang go ama ngwana. Mme ngwana a gane a r e' Nnyaya.



A re bueng

Bana bangwe ba tshela mo magaeng a ba sa tlhokomelweng mo go ona. Lebelela ditshwantsho. Bua gore o ka ikutlwa jang fa o ne o le ngwana yo o mo ditshwantshong. Bua gore o ne o ka dira eng.



O mosetsana yo o bosula
e bile ga ke go rate.



Ga o ka ke wa ya kwa
sekolong. O tshwanetse go
thota diten a go aga lebota.



A re ikatiseng Tshameka motshameko wa "go ema".

Tsamaela gongwe le gongwe kwa o batlang, mme fa morutabana wa gago a lets a phala, o "Eme" fa o leng teng.

Ga o a tshwanel a go tsamaya go fitlha morutabana a re o ka nna wa tsamaya.

A o kgona go itshegetsa sentle?

Tsamaya mo koteng ya go itshegetsa kgotsa mo mogaleng o moleele o o beilweng fa fatshe.



Go tshola mmele wa me o itekanetse



A re buiseng





Go na le mekgwa e mentsi e re ka lwalang ka yona. Bontsi jwa nako, re lwala ka ntsha ya megare le dibaketeria. Di dinnye thata mo re sa kgoneng go di bona. Di tsena mo mebeleng ya rona mme di re lwatse.




A re bueng

Bana ba ba mo ditshwantshong ba dira eng go itshola ba itekanetse?
Go ne go ka diragala eng fa ba ne ba ka se ka ba dira dilo tse?





Jaanong bua ka ga ditshwantsho tse. Dira ✓ go bontsha ka moo o ka nnang o itekanetse ka teng. Tsenya ✗ mo ditshwantshong tse di ka dirang gore o lwale.



Morutabana:
Saena fa:
Letlha:

Go tshola mmele wa me o itekanetse



A re bueng

A o itse gore go na le mekgwa e e farologaneng ya go phepafatsa metsi?

A o ne o itse gore metsi a mangwe a phepa fa a mangwe a le maswe? O ka netefatsa jang gore metsi a phepa e bile a siametse go nowa?

O kgona go bedisa metsi a a maswe mo ketleleng go bolaya megare.



O kgona go sefa metsi a maswe.
Morutabana wa gago o tlaa go supetse.

Dirisa leswana la tee le le lengwe la bolitshi mo kgamelong ya metsi a noka a dilitara di le 20. Tswala kgamelo gore dintsi di se ka tsa wela mo metsing. Tlogela metsi sebaka sa diura di le 28 pele o a nwa.





A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse mme
o bue ka ga se bana ba ba se
dirang go nna ba itekanetse.




Dipampiri tse di bolete.



Tlhapa diatla tsa
gago pele o ja.



Fa o kgotlhetsse ntwanabothusetso,
phimola maswe a gago mme o tlhape
diatla tsa gago.



Tlhapa diatla tsa gago morago
ga go dirisa ntwanabothusetso.



Thiba molomo wa gago fa o
gotlhola kana o ethimola.



A re itlhatlhobeng



A re bueng

Tlotla ka ga se o se ithutileng mo
dikgweditharong tse pedi tse di fetileng.



Ke kgoná go bua ka ga lelapa la gaetsho.

Ke kgoná go tsamaya mo moleng o mosesane.

Ke itse nomore ya mogala ya sepodisi.

Ke itse go dumela le go gana.

Ke kgoná go tshwara bolo.

Ke kgoná go nna ke babalesegile kwa gae.

Ke kgoná go itlhokomela fa ke le esi kwa gae.

Ke thusa lelapa la gaetsho.

Ke itse tsela ya me ya kwa sekolong.

Ke itse go itshola ke itekanetse.

Ke itse gore ke tshwanetse go dira eng ka dilo
tsotlhé tse di mo kgetsaneng ya me ya sekolo.

Ke itse ka ga mefuta e e farologaneng ya malapa.

Ke ithutile go le gontsi ka ga dikgono tsa botshela
Botshelo.

Letlha:



Thanodi ya me

A
a

G
g

B
b

H
h

C
c

I
i

D
d

J
j

E
e

K
k

F
f

L
l



Thanodi ya me

M
m

S
s

N
n

T
t

O
o

U
u

P
p

V
v

Q
q

W
w

R
r

X - Z
x - z